

Na temelju Statuta Taekwondo Saveza Crne Gore i na osnovu pravilnika od 15.02.2009 Taekwondo Saveza Crne Gore donosi i verifikuje ovaj disciplinski pravilnik na skupštini održanoj u Podgorici 27.04.2012 godine i donosi, :

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

I OPŠTE ODREDBE

član 1.

Ovim Disciplinskim pravilnikom (dalje u tekstu:Pravilnik) određuju se obaveze članova TKDSCG, povrede sportskih obaveza, disciplinske mjere, postupak utvrđivanja odgovornosti, tijela za vođenje postupka i izricanje disciplinskih mjera,pismena dostava, pravni tokovi do zastarenja disciplinskog postupka. Pravilnik se donosi kao opšti akt TKDSCG (dalje u tekstu: Savez) kojem je pored određivanja radnji i mjera po članovima Statuta Saveza.

član 2.

Kaznena odgovornost odnosno odgovornost za prekršaj ne isključuje odgovornost za povredu sportske obaveze ako radnja koja predstavlja kazneno djelo ili prekršaj predstavlja ujedno i povredu sportske obaveze.

član 3.

Povreda sportske obaveze može biti počinjena, činjenjem ili nečinjenjem. Povreda sportske obaveze nečinjenjem počinjena je ako članica Saveza ili pojedinac njezin član nije izvršio radnju koju je bio dužan učiniti.

član 4.

Nikome se ne može izreći disciplinska mjera radi povrede sportske obaveze ako ta mjera ili povreda prije nego što je počinjena nije bila određena ovim Pravilnikom.

član 5.

Disciplinsko prijavljeni odnosno njegov branitelj tokom postupka utvrđivanja odgovornosti (dalje u tekstu : disciplinski postupak) imaju pravo uvida u spis disciplinskog predmeta i na poduzimanje radnji u postupku predviđenih ovim pravilnikom.

član 6.

U disciplinskom postupku nikome ne može biti izrečena disciplinska mjera, a da predhodno nije saslušan.

Disciplinsko prijavljeni smatra se saslušanim ako na poziv nadležnog tijela dostavi pisanu izjavu.

Ako disciplinsko prijavljeni na zahtjev nadležnog tijela ne dostavi pismenu izjavu, ne pristupi bez davanja opravdanog razloga izostanka, ili odbije doći na zakazano saslušanje, smatra se saslušanim.

član 7.

Isključenje iz takmičenja članice Saveza odnosno njezinog člana učinjeno od strane ovlašćenih osoba iz člana Statuta neposredno na samom takmičenju ili po njegovom završetku rezultira suspenzijom ili disciplinskim postupkom bez činjena obaveznih radnji određenih članom 57. iz ovog Pravilnika.

II OBAVEZE ČLANICA SAVEZA I NJIHOVIH ČLANOVA

član 8.

Opšta sportska obaveza članica Saveza i njihovih članova je pridržavati se opštih akata Saveza, doprinositi ugledu Saveza, taekwondo sporta, kao i sporta u cjelini te ugledu Crnogorskog sporta u Evropi i svijetu.

član 9.

Posebna sportska obaveza članica Saveza i njihovih članova je da:

- redovno ispunjavaju svoje obaveze prema Savezu (redovno uplaćivanje članarine, takse i slično)
- se ponašaju sportski,
- se prema saradnicima, publici i svim sudijama u sportu ponašaju uljudno, korektno i susretljivo,
- izvršavaju naloge neposrednog rukovodioca, odnosno određenih dužnosti,
- ne stvaraju nered i nedolično ponašanje kako u okviru Saveza, tako i izvan njega,
- ne dolaze na treninge, takmičenja i slično pod uticajem alkohola, droga i drugih opojnih sredstava,

- se vladaju u skladu sa postojećim opštim aktima Saveza,
- ne dovode svojim postupanjima do prekida takmičenja,
- ne nagovaraju sudije takmičenja na napuštanje istog,
- redovno dolaze na takmičenja, te da ne odustaju od istog bez opravdanih razloga,
- ne nastupaju za drugi klub bez odobrenja svog matičnog kluba ili Saveza,
- ne nastupaju za seniore, juniore ili kadete ako nemaju na to pravo s obzirom na godine života,
- ne nastupaju bez odgovarajućeg ljekarskog pregleda,
- ne nastupaju ukoliko je izrečena privremena mjera suspenzije dok je ista na snazi,
- redovno dolaze na pripreme, treninge ili takmičenja reprezentacije,
- ne nagovaraju takmičare na prelaz u drugi klub uz obećanje novca ili drugih materijalnih pogodnosti,
- se bore po svom najboljem znanju i mogućnostima,
- pruže potpune, tačne i istinite podatke odlučne za pravilno provođenje registracije takmičara,
- dostave i takmičarsku knjižicu radi regulisanja registracije,
- u skladu sa propozicijama takmičenja isplate troškova sudija i delegata,
- pravovremeno prijavljuju javna takmičenja, turnire i prijateljske susrete,
- ne otežavaju rad tijelima Saveza nedostavljanjem ili kašnjenjem davanja odgovora, iskaza, izvještaja ili zapisnika,
- takmičenja organizuju tako da ne dozvole stvaranje nereda prije, za vrijeme ili poslije takmičenja,
- ne dolaze na međunarodne susrete bez najave Saveza,
- na nastupima u inostranstvu svojim ponašanjem ne nanose štetu ugledu naše Zemlje,
- ne djeluju suprotno politici određenoj odlukama tijela Saveza,
- ne dovode u pitanje ugled tijela i dužnosti Saveza,
- vode finansijsko - materijalno poslovanje u skladu sa odlukama Saveza, COK-a, sektorom za sport i zakonom o sportu u Crnoj Gori.

III POVREDE SPORTSKIH OBAVEZA

član 10.

Lakše povrede sportske obaveze su:

- nekorektni odnos prema članicama Saveza i njihovim članovima,
- nesportsko ponašanje.

član 11.

Teže povrede sportske obaveze su:

- nedolazak na takmičenja (kompletno bojkotovanje)
- nepoštovanje opštih akata i odluka nadležnih tijela i ovlašćenih osoba Saveza i članica Saveza,
- napuštanje takmičenja,
- tjelesni napadi svih vrsta,
- ometanje rada službenih osoba,
- prekidanje takmičenja,
- obmanjivanje i dovođenje u zabludu,
- otežavanje istrage,
- prekršaj u vezi sa finansijsko - materijalnim poslovanjem.

član 12.

Teške povrede sportske obaveze su:

- istupi koji štete ugledu Crnogorskog sporta i naše zemlje,
- istupi koji štete ugledu taekwondo sporta,
- prekršaji na međunarodnim takmičenjima,
- povrede amaterizma,
- uvrede i klevete,
- dolazak na takmičenje, trening i slično pod uticajem alkohola, droga i drugih opojnih sredstava odnosno dopinga.

IV STEPEN ODGOVORNOSTI

član 13.

Neuračunjiva osoba nije kriva i prema njoj se ne može primijeniti disciplinska mjera. Neuračunjiva je osoba koja u vrijeme počinjana povrede sportske obaveze nije bila u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupka ili nije mogla vladati

svojom voljom zbog duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, nedovoljnog društvenog razvitka ili neke druge teže duševne smetnje.

član 14.

Ne smatra se neuračunljivim počinitelj koji se svojom krivicom doveo u stanje u kojem nije mogao shvatiti značenje svojeg postupka ili nije mogao vladati svojom voljom upotrebom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava.

član 15.

Počinitelj koji je u vrijeme počinjena povrede sportske obaveze bio smanjeno uračunljiv može se blaže kazniti ako do smanjene uračunljivosti nije došlo na način određen članom 14. ovog Pravilnika.

V DISCIPLINSKE MJERE

član 16.

Disciplinske mjere su:

Za udružene članice:

- novčana kazna,
- zabrana nastupanja na određeno vrijeme na sportskim takmičenjima u zemlji organizovanih od strane Saveza odnosno članice Saveza,
- zabrana organizovanja sportskih takmičenja,
- isključenje iz Saveza.

Za pojedince - službene osobe Saveza i udruženih članica (nosioce funkcija u radnim tijelima, sudije, ljekari, delegati, izzbornici, treneri i drugi) i sportiste - članove udruženih članica:

2.1. opomena

2.2. novčana kazna

2.3. zabrana nastupanja na određeno vrijeme na sportskim takmičenjima organizovanim od strane Saveza odnosno članica Saveza

2.4. zabrana obavljanja dužnosti i funkcija na određeno vrijeme u taekwondo sportu

2.5. doživotna zabrana takmičenja u taekwondo sportu

2.6. doživotna zabrana obavljanja dužnosti i funkcija u taekwondo sportu

član 17.

Disciplinska mjera opomene izriče se za lakše povrede sportske obaveze.

član 18.

Disciplinske mjere:

- novčana kazna,
- zabranja nastupanja na određeno vrijeme na sportskim takmičenjima organizovanih od strane Saveza odnosno članica Saveza, zabrana organizovanja sportskih takmičenja i zabrana obavljanja dužnosti i funkcija u taekwondo sportu izriču su u trajanju do jedne (1) godine, i sve se mogu izreći za teže povrede sportske obaveze.

član 19.

Disciplinske mjere:

- isključenje iz Saveza te doživotna zabrana takmičenja u taekwondo sportu i doživotna zabrana obavljanja dužnosti i funkcija u taekwondo sportu izriču se za teške povrede sportske obaveze.

član 20.

Novčana kazna mora se platiti u roku od osam (8) dana od dana primanja pravosnažne odluke na žiro račun Saveza.

U slučaju neplaćanja kazne u roku iz stava 1. ovog člana, slijedi suspenzija počinitelja i takva se povreda smatra težom povredom sportske obaveze.

član 21.

Za ponovljeni slučaj mogu se izreći disciplinske mjere:

- doživotna zabrana takmičenja i obavljanja dužnosti i funkcija u taekwondo sportu,
- isključenje iz Saveza.

član 22.

Za svako ponašanje koje u ovom Pravilniku nije izričito određeno ili opisano kao povreda sportske obaveze, a predstavlja povredu Statuta i drugih opštih akata Saveza ili prelazi okvire uobičajene i dopuštene društvene i sportske aktivnosti izriče se disciplinska mjera određena za sličan opis i težinu povrede sportske obaveze.

VI DISCIPLINSKA TIJELA

član 23.

Disciplinska tijela Saveza:

- Disciplinska komisija
- Upravni odbor.

član 24.

Disciplinska komisija je prvostepeno disciplinsko tijelo. Povod žalbe u drugom stepenu odlučuje Upravni odbor. Odluka drugostepenog tijela je konačna.

član 25.

Na ostala pitanja koja se tiču sastava, izbora, načina rada i odlučivanja te nadležnosti za odlučivanje Disciplinske komisije primjenjuju se odredbe članaka 56. 57 i 58 ovog Pravilnika.

VII POSTUPAK UTVRĐIVANJA ODGOVORNOSTI - DISCIPLINSKI POSTUPAK

član 26.

Na određivanje osoba koje su ovlašćene za podnošenje zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, izricanje privremene mjere suspenzije i njezinog vremenskog trajanja, odlučivanja postoje li uslovi za upućivanje zahtjeva

Disciplinskoj komisiji, roka u kojem se zahtjev podnosi i roka u kojem se donosi odluka o pokretanju postupka primjenjuju se odredbe člana 57. ovog Pravilnika.

član 27.

Disciplinski postupak se pokreće:

- odlukom Disciplinske komisije,
- po službenoj dužnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog Pravilnika

član 28.

Zahtjev za pokretanje postupka sadrži:

- ime i prezime disciplinsko prijavljenog
- opis djela počinjene povrede sportske obaveze
- dokaz o počinjenoj povredi sportske obaveze
- odluku o izrečenoj privremenoj mjeri suspenzije (ako je izrečena)

član 29.

Zahtjev za pokretanje postupka dostavlja se Disciplinskoj komisiji i disciplinsko prijavljenom.

Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana Disciplinskoj komisiji se dostavlja i prijava o učinjenoj povredi sportske obaveze kao i postojeći dokazi o tome.

član 30.

Kada Disciplinska komisija utvrdi da nema osnove za pokretanje disciplinskog postupka, donosi odluku o odbacivanju prijave i o tome, uz obrazloženje u pisanom obliku obavještava podnosioca zahtjeva.

Protiv odluke o odbacivanju zahtjeva podnosioc ima pravo žalbe drugostepenom tijelu.

član 31.

Suspenzija se pored razloga iz člana 7. ovog Pravilnika koja na snagu stupa automatski može izreći i radi počinjenja težih i teških povreda sportske obaveze. Suspenzija traje do okončanja disciplinskog postupka (član 57, stavka 2. ovog Pravilnika) odnosno najkasnije do isteka vremena u kojem se disciplinski postupak mora sprovesti i završiti.

član 32.

Suspenzija se može izreći zbog nedolaska na saslušanje ili nedostavljene pisane izjave okrivljenog Disciplinskoj komisiji.

Vrijeme provedeno pod suspenzijom računa se u kaznu osim u slučaju kad je suspenzija izrečena zbog razloga iz stava 1. ovog člana.

član 33.

Ako okrivljeni koji je suspendovan zbog razloga iz člana 32. ovog Pravilnika nakon prvog poziva ne dođe na saslušanje, a nedolazak nije opravdan ili ne dostavi pismenu izjavu, izreći će se disciplinska mjera na osnovu stanja u spisima (činjenica i dokaza o počinjenoj povredi) disciplinskog predmeta kojim raspolaže Disciplinska komisija.

član 34.

Odluka Disciplinske komisije sadrži uvod, izjavu i obrazloženje kao i pouku o pravu na žalbu.

Uvod sadrži:

- ime i prezime članova komisije i njihove funkcije, ime i prezime zapisničara, ime i prezime okrivljenog i broj lične karte ili pasoša, potvrdu sportske obaveze za koju je podnešen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka, je li okrivljeni bio prisutan raspravi, dan rasprave, ime i prezime odnosno naziv podnosioca zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, ime i prezime branioca ili zakonskog zastupnika okrivljenog koji su bili prisutni raspravi.

Izjava sadrži:

- lične podatke o okrivljenom i odluku kojom se okrivljeni proglašava krivim uz naznaku činjeničnog opisa povrede sportske obaveze te odredbe kojom je ista određena, i kakva je mjera izrečena. Ako je protiv okrivljenog izrečena novčana kazna u odluci se navodi rok iz odredbe člana 20. stavka 1. ovog Pravilnika u kojem se kazna mora platiti.

Obrazloženje odluke:

- kratko navodi činjenice koje Disciplinska komisija uzima kao dokazane ili nedokazane razloge kojima se vodila pri ocjeni dokaza, odredbe člana ovog

Pravilnika koje je primjenila kao i razloge za izbor i izricanje disciplinske mjere.

član 35.

Disciplinska komisija dužna je okrivljenome dostaviti odluku o izrečenoj mjeri u pisanom obliku u roku od petnaest (15) dana od dana izricanja kazne. Ovaj rok ne utiče na dužinu zastarjelog roka određenog u članu 66. stav1. ovog Pravilnika.

VIII TIJELO ZA VOĐENJE POSTUPKA I IZRICANJE MJERA - DISCIPLINSKA KOMISIJA

član 36.

Disciplinski postupak vodi i disciplinske mjere izriče Disciplinska komisija. O izuzeću člana komisije, odlučuje sama komisija o svakom slučaju posebno.

član 37.

Predsjednik Disciplinske komisije dužan je nakon prijema zahtjeva za pokretanje postupka odrediti vrijeme i mjesto održavanja rasprave.

Rasprava se po pravilu održava usmeno i javno.

Iznimno rasprava se može održati bez učešća javnosti ako je okrivljeni maloljetnik, a zbog razloga zaštite morala ili zbog nekog drugog zakonom utvrđenog razloga.

Disciplinska komisija dužna je radi isključenja javnosti donijeti zaključak.

Protiv zaključka iz stava4. ovog člana okrivljeni nema pravo prigovora.

član 38.

Kada se rasprava vodi bez prisutnosti javnosti, predsjednik Disciplinske komisije izvještava o tome sve prisutne, tražeći od njih da se udalje, osim onih osoba koje predsjednik odredi da ostanu na raspravi.

Predsjednik je dužan upozoriti prisutne na obavezu čuvanja tajne u vezi slučaja koji će se raspravljati na tom ročištu.

Ne mogu se isključiti iz rasprave okrivljeni, njegov branitelj ili zakonski zastupnik, svjedoci i vještaci.

član 39.

Na raspravu se pozivaju okrivljeni, svjedoci kao i vještaci, ukoliko predsjednik odluči da se oni saslušaju neposredno pred Disciplinskom komisijom.

Osobama iz stava 1. ovog člana poziv se mora uručiti najmanje pet (5) dana prije održavanja rasprave.

član 40.

Raspravu vodi predsjednik, koji je dužan prije njezinog početka utvrditi jesu li na raspravu došli svi pozvani.

Ako na raspravu neko od pozvanih nije došao, predsjednik utvrđuje jesu li te osobe uredno i na vrijeme pozvane. Ako je poziv uredno i pravovremeno uručen, komisija donosi zaključak kojim određuje hoće li se rasprava održati ili odložiti.

član 41.

Predsjednik poziva okrivljenog da o sebi da podatke, a zatim upozorava okrivljenog na mogućnost stavljanja prigovora na sastav Disciplinske komisije.

Disciplinska komisija dužna je u vezi izuzeća donijeti zaključak.

Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana okrivljeni nema pravo prigovora.

član 42.

Predsjednik upoznaje svjedoke i vještace sa dužnošću govorenja istine i na posljedice davanja lažnog iskaza, a nakon toga ih udaljuje dok ih ne pozove na saslušanje.

član 43.

Predsjednik čita zahtjev za pokretanje postupka te omogućuje okrivljenom da iznese svoju izjavu u vezi povrede sportske obaveze.

član 44.

Nakon saslušanja okrivljenog, predsjednik poziva pojedinačno svjedoke i vještace radi davanja izjave.

Izjavu iz stava 1. ovog članka svjedok ovještak mora potpisati.

Predsjednik odlučuje hoće li u konkretnom slučaju suočiti svjedoka sa okrivljenim.

član 45.

Članovi komisije imaju pravo za vrijeme rasprave postavljati pitanja okrivljenom, svjedocima i vještaku.

član 46.

Okrivljeni ima pravo na raspravi iznositi činjenice i prilagati dokaze za koje smatra da mogu uticati na konačnu odluku te postavljati pitanja svjedocima i vještacima.

član 47.

Disciplinska komisija može odbiti izvode onih dokaza za koje smatra da neće bitno izmijeniti činjenično stanje, ako je činjenično stanje već dovoljno utvrđeno.

član 48.

Kada dokazni postupak u potpunosti sproveden, predsjednik predlaže da se rasprava zaključi.

član 49.

Kada je rasprava zaključena, Disciplinska komisija povlači se na vijećanje i glasanje.

član 50.

Prilikom vijećanja pregleda se i ocjenjuje vrijednost dokaza, utvrđuje se je li došlo do povrede sportske obaveze te ispituje postoje li otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti.

član 51.

U slučaju vođenja disciplinskog postupka protiv članice Saveza, mora biti saslušan predsjednik ili druga osoba ovlašćena za zastupanje dotične članice Saveza.

član 52.

U rješavanju složenijih slučajeva Disciplinska komisija može zatražiti mišljenje i stručnu pomoć osoba Saveza radi što pravilnijeg donošenja odluke.

član 53.

Nakon sprovedenog vijećanja Disciplinska komisija glasanjem odlučuje o mjeri za povredu sportske obaveze.

član 54.

Nakon vijećanja i glasanja poziva se okrivljeni te predsjednik Disciplinske komisije objavljuje odluku.

član 55.

Članica Saveza odnosno pojedinac se oslobađa krivice ako:

- nije dokazano da je počinio povredu sportske obaveze,
- djelo za koje se tereti nije ovim Pravilnikom određeno kao povreda sportske obaveze,
- je povreda sportske obaveze počinjena pod okolnostima iz člana 13. ovog Pravilnika koje isključuju krivicu počinitelja.

IX ŽALBENI POSTUPAK

član 56.

Žalba koja nije podnijeta u roku iz člana 58. stava 1. ovog Pravilnika nadležno tijelo će je odbaciti kao nepravovremenu.

Žalba protiv odluke o suspenziji nije dopuštena.

Žalba ne odlaže izvršenje disciplinske mjere.

član 57.

Žalbu mogu podnijeti:

- disciplinsko kažnjeni
- podnosilac zahtjeva.

član 58.

Disciplinsko tijelo drugog stepena rješavajući o žalbi može odlučiti:

- žalbu odbaci kao nepravovremenu ili podnijetu od neovlašćene osobe,

- žalbu usvoji i odluku ukine te predmet vrati disciplinskom tijelu prvog stepena na ponovni postupak,
- žalbu usvoji i odluku preinači tako da se izrečena disciplinska mjera smanji ili povisi odnosno da se disciplinsko kažnjeni oslobodi krivice,
- žalbu odbije i potvrdi odluku prvostepenog tijela.

član 59.

Disciplinska mjera se ne može povisiti ako se žalio disciplinsko kažnjeni, odnosno sniziti ako se žalio samo podnosilac zahtjeva.

Disciplinsko tijelo drugog stepena mora svoju odluku donijeti na svojoj prvoj sjednici koja uslijedi nakon podnošenja žalbe.

Ako disciplinsko tijelo drugog stepena svoju odluku ne donese na prvoj sjednici smatra se da je žalba usvojena.

X OBNOVA POSTUPKA

član 60.

Postupak okončan odlukom protiv koje se ne može uložiti žalba obnovit će se:

- ako je odluka donešena na osnovi lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka,
- ako je došla kao posljedica kakvog djela kažnjivog po kaznenom zakonu,
- ako se sazna za nove činjenice ili se nađu ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi sami ili u vezi sa izvedenim dokazima mogli dovesti do drugačije odluke da su bili upotrijebljeni u ranijem postupku,
- ako je odluku donijelo tijelo koje nije nadležno,
- ako prvostepeno odnosno drugostepeno tijelo u donošenju odluke nije odlučivalo u predviđenom sastavu odnosno ako za odluku nije glasala predviđena većina,
- ako je prema disciplinsko kažnjenom bila izrečena određena mjera za istu povredu sportske obaveze.

član 61.

Prijedlog za obnovu postupka mogu podnijeti sve osobe i tijela iz člana 57. ovog Pravilnika u roku od godinu dana od pravosnažnosti odluke.

U istom roku i disciplinsko tijelo prvog stepena može obnoviti postupak po službenoj dužnosti ako postoje uslovi iz člana 60. ovog Pravilnika.

član 62.

Prijedlog za obnovu postupka podnosi se disciplinskom tijelu prvog stepena. Ako to disciplinsko tijelo utvrdi da je prijedlog za obnovu postupka osnovan, sprovede se novi postupak i donijeti nova odluka koja za disciplinsko kažnjenog ne može biti nepovoljnija od ranije odluke. Protiv odluke o prijedlogu za obnovu postupka podnosilac prijedloga ima pravo žalbe disciplinskom tijelu drugog stepena u roku od osam (8) dana od prijema odluke.

XI DOSTAVA PISMENA

član 63.

Odluke, pozivi i drugi pisani akti dostavljaju se po pravilu poštom. Dostava se može obaviti i preko službene osobe koju odredi nadležno disciplinsko tijelo. Poziv za raspravu ili druge pozive nadležno disciplinsko tijelo može i usmeno dati osobi koja se nalazi pred njim uz pouku o posljedicama nedolaska. Poziv predat na taj način zabilježit će se u zapisniku koji će pozvana osoba potpisati, osim ako je taj poziv zabilježen u zapisniku o raspravi. Smatra se da je time dostava poslata uspješno. Dostavom se fizičkim osobama pisani akti uručuju lično, na adresu njihovog prebivališta i boravišta ili kod članice Saveza čiji su članovi odnosno na drugo mjesto gdje je vjerovatno da će se zateći. Dostava članicama Saveza obavlja se u njeno sjedište predajom bilo kojem punoljetnom članu ili ličnom dostavom zastupniku članice Saveza.

član 64.

Dostava je uspješna kada članica Saveza ili njen član kojima se pisani akt dostavlja ili osoba koja je za njih ovlašćena primi dostavu, primi pisani akt i svojim potpisom ovjeri potvrdu o dostavi (dostavnicu) uz naznaku dana i sata kada je primila dostavu.

Uspješnost dostave dokazuje se uredno ovjerenom dostavnicom. Osoba koja je obavila dostavu vratit će bez odlaganja dostavnicu disciplinskom tijelu koje ga prilaže u spis predmeta.

Ako članica Saveza ili njen član odnosno osoba koja je za njih ovlašćena primiti dostavu, odbije primiti pisani akt osoba koja obavlja dostavu naznačit će uz svoj potpis to na dostavnici zajedno sa danom i satom odbijanja dostave, pisani akt će ostaviti u prostorijama članice Saveza ili njenog člana ili će ga staviti ispred fizičke osobe ili će pisani akt zalijepiti na ulazna vrata prostorija članica Saveza

ili stana njenog člana, a dostavnicu bez odlaganja vratiti disciplinskom tijelu. U tom slučaju dostava se smatra uspješnom.

U slučaju da osoba koja obavlja dostavu ne zatekne osobu kojoj se pisani akt šalje ili osobu koja je u njeno ime ovlaštena primiti dostavu ili dostava nije moguća zbog drugih razloga, vratit će pisani akt disciplinskom tijelu koje ga šalje, a na dostavnici će uz svoj potpis naznačiti razlog zbog kojeg dostava nije obavljena.

XII ZASTARELOST DISCIPLINSKOG POSTUPKA

član 65.

Disciplinski postupak ne može biti pokrenut kada istekne rok za donošenje odluke o pokretanju disciplinskog postupka određen članom 57. stav 3. ovog Pravilnika.

član 66.

Disciplinski postupak u prvom stepenu mora biti završen u roku od šest (6) mjeseci računajući od dana donošenja odluke o pokretanju postupka.

Disciplinski postupak u prvom stepenu završava se donošenjem odluke o utvrđenoj odgovornosti odnosno krivici počinitelja povrede sportske obaveze.

Ako u roku iz stava 1. ovog člana disciplinski postupak ne bude završen, smatra se obustavljenim, a podnosioc zahtjeva ima pravo na žalbu disciplinskom tijelu drugog stepena.

član 67.

Disciplinski postupak u drugom stepenu mora biti završen u roku od tri (3) mjeseca računajući od dana primanja žalbe.

Ako u tom roku postupak u drugom stepenu ne bude završen izrečena suspenzija odnosno disciplinska mjera automatski prestaju i ne proizvode pravne uslove prema počiniocu povrede sportske obaveze.

član 68.

Disciplinsko tijelo nadležno za vođenje postupka i izricanje mjere pazi da li je po službenoj dužnosti došlo do zastarjelosti i obustavlja postupak ako je do zastarjelosti stvarno i došlo.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

član 69.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti predhodni pravilnici Taekwondo Saveza Crne Gore.

član 70.

Autentično tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor Saveza i Skupština Taekwondo Saveza Crne Gore.

član 71.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK TKDSCG
Prof. dr Milivoje Radović